

STATUT UEFA-e
Poslovnik o radu Kongresa UEFA-e
Pravilnik o primjeni Statuta UEFA-e

Izdanje - februar 2018.
Prevod: Fudbalski savez Crne Gore



WE CARE ABOUT FOOTBALL

U svrhe primjene i tumačenja ovog Statuta mjerodavna je isključivo verzija na engleskom jeziku (član 68 Statuta).

Sadržaj

STATUT UEFA-E

I.	ZNAČENJE IZRAZA	5
II.	OPŠTE ODREDBE	6
Član 1	Pravni status i sjedište	6
Član 2	Ciljevi	6
Član 3	Odnosi sa FIFA-om	7
Član 3bis	Odnosi sa interesnim stranama u evropskom fudbalu	7
Član 4	Službeni jezici	7
III.	ČLANSTVO	7
Član 5	Članstvo	7
Član 6	Prijem i postupak prijema	8
Član 7	Prava saveza članova	8
Član 7bis	Obaveze saveza članova	8
Član 8	Istupanje i prestanak članstva, isključenje, raspuštanje saveza člana	9
Član 9	Suspenzija	10
IV.	POČASNI PREDsjedNIK I POČASNO ČLANSTVO	10
Član 10	Počasno članstvo	10
V.	ORGANI	11
Član 11	Organi	11
1.	Kongres	11
Član 12	Opšta nadležnost/nadležnost za donošenje odluka	11
Član 13	Redovni kongres: nadležnosti, obavještanje o sazivu, dnevni red	11
Član 14	Vanredni kongres: nadležnosti, obavještanje o sazivu, dnevni red	12
Član 15	Predlozi saveza članova	12
Član 16	Predsjedavajući Kongresa, v.d. predsjedavajućeg, odlučujući glas	12
Član 17	Zapisnik	12
Član 18	Pravo glasa	13
Član 19	Izbori	13
Član 20	Stupanje odluka na snagu	14
2.	Izvršni odbor	14
Član 21	Sastav	14
Član 22	Mandat	15
Član 23	Prava Izvršnog odbora	15
Član 24	Dužnosti Izvršnog odbora	15
Član 25	Prenošenje upravljanja	16
Član 26	Učestalost sjednica i kvorum	16
Član 27	Glasanje i izborni postupak, zapisnik	16
Član 28	Suspenzija članova Izvršnog odbora i drugih organa, kao i smjenjivanje članova drugih odbora/komisija	17
3.	Predsjednik	17
Član 29	Nadležnosti i obaveze predsjednika	17
Član 30	Administracija – obaveze generalnog sekretara	18
Član 31	Postavljanje, zaposlenje, sjednice	18
4.	Pravosuđe	18
Član 32	Pravosudni organi	18

Član 33	Kontrolno-etičko i disciplinsko tijelo	19
Član 34	Žalbeno tijelo	19
Član 34bis	Etičko-disciplinski inspektori	19
Član 34ter	Tijelo za finansijsku kontrolu klubova	20
VI.	EVROPSKI PREDSTAVNICI U SAVJETU FIFA-E	
Član 34quater	Evropski predstavnici u Savjetu FIFA-e	20
VII.	SAVJET ZA STRATEGIJU PROFESIONALNOG FUDBALA, KOMISIJA ZA UPRAVLJANJE I USKLAĐIVANJE, OSTALE KOMISIJE, STRUČNI TIMOVI, RADNE GRUPE	20
Član 35	Savjet za strategiju profesionalnog fudbala	20
Član 35bis	Komisija za upravljanje I usklađivanje	21
Član 35ter	Komisije	21
Član 36	Sastav	22
Član 37	Obaveze	22
Član 38	Stručni timovi i radne grupe	22
VIII.	ADMINISTRACIJA	23
Član 39	Administracija	23
Član 40	Direktori	23
Član 41	Postavljanje, zaposlenje, sjednice	23
IX.	FINANSIJE	23
Član 42	Prihodi, plaćanje taksi i odbici od prihoda od utakmica	23
Član 43	Budžet	24
Član 44	Završni račun	24
Član 45	Finansijska godina	24
Član 46	Revizorsko tijelo	24
X.	MEDIJI	25
Član 47	Korišćenje prava	25
Član 48	Audio-vizuelni i radio prenosi	25
XI.	TAKMIČENJA	25
Član 49	Takmičenja	25
Član 50	Propozicije takmičenja	26
Član 51	Zabranjeni odnosi	27
Član 51bis	Načelo napredovanja i nazadovanja	27
XII.	DISCIPLINSKE MJERE	27
Član 52	Disciplinska nadležnost	27
Član 53	Disciplinske mjere protiv saveza članova i klubova	28
Član 54	Disciplinske mjere protiv pojedinaca	28
Član 55	Disciplinske mjere i direktive	29
Član 56	Disciplinski pravilnik	29
Član 57	Disciplinska ovlašćenja	29
Član 58	Konačnost	29
XIII.	PRIZNANJE STATUTA UEFA-E, SPOROVI	30
1.	Priznavanje Statuta UEFA-e	30
Član 59	Priznavanje Statuta UEFA-e	30
2.	Sporovi nacionalnog karaktera	30
Član 60	Obaveza upućivanja sporova Arbitražnom sudu	30
3.	Sporovi evropskog karaktera	30
Član 61	CAS kao redovni arbitražni sud	30
Član 62	CAS kao žalbeni arbitražni sud	30
Član 63	Zajedničke odredbe	31
XIV.	ZAVRŠNE ODREDBE	31
Član 64	Nadležno pravo i pravni forum	31

Član 65	Pitanja koja nisu obuhvaćena ovim Statutom	32
Član 66	Raspuštanje UEFA-e	32
Član 67	Jednak položaj muškaraca i žena	32
Član 68	Mjerodavna verzija	32
Član 69	Posebne I prelazne odredbe	32
XV.	STUPANJE STATUTA NA SNAGU	33
Član 70	Stupanje na snagu	33
POSLOVNIK O RADU KONGRESA UEFA-e		
Član 1	Predsjedavajući Kongresa	34
Član 2	Biro Kongresa	34
Član 3	Dnevni red	34
Član 4	Rasprava	34
Član 5	Davanje riječi	35
Član 6	Predlog za redoslijed tema	35
Član 7	Predlozi, predlozi za izmjenu tačaka dnevnog reda i predlozi za brisanje tačaka dnevnog reda	35
Član 8	Glasanje	35
Član 9	Izbori	36
Član 10	Prevodioci	36
Član 11	Zapisnik	37
Član 12	Zastupanje	37
Član 13	Stupanje na snagu	37
PRAVILNIK O PRIMJENI STATUTA UEFA-e		
1.	Zahtjev za prijem u članstvo UEFA-e	38
2.	Izbori	38
3.	Stupanje na snagu	39

STATUT UEFA-e

I. ZNAČENJE IZRAZA

UEFA	1. UEFA je Unija evropskih fudbalskih saveza (Union des Associations Européennes de Football).
FIFA,	2. FIFA: Svjetska federacija fudbalskih saveza (Fédération Internationale de Football Association).
Savez član	3. Savez član: nacionalni fudbalski savez koji je član UEFA-e.
Liga	4. Liga: skup klubova na teritoriji saveza člana koji je podređen tom savezu članu i pod njegovom je nadležnošću.
Izvršni odbor	5. Izvršni odbor: Izvršni odbor UEFA-e, kao što postoji s vremena na vrijeme, u skladu s ovim Statutom.
Administracija	6. Administracija: Administracija UEFA-e, kao što postoji s vremena na vrijeme, u skladu s ovim Statutom.
Fer-plej	7. Fer-plej je djelovanje u skladu s etičkim načelima, koja se posebno suprotstavljaju konceptu sportskog uspjeha po svaku cijenu, promovišu integritet i jednake mogućnosti za sve takmičare i naglašavaju poštovanje ličnosti i vrijednosti svakoga ko učestvuje u sportskoj priredbi.
Službeno lice	8. Službeno lice: svaki član odbora, komisije, sudija i pomoćni sudija, trener, pomoćni trener i svako drugo lice odgovorno za stručna, medicinska, odnosno administrativna pitanja UEFA-e, saveza člana, lige ili kluba, kao i ostala lica koja su dužna poštovati Statut UEFA-e.
ECA	9. ECA: Evropsko udruženje klubova
EPFL	10. EPFL: Udruženje evropskih profesionalnih fudbalskih liga.

II. OPŠTE ODREDBE

Pravni status i sjedište

Član 1

Pravni status	1 Union des Associations Européennes de Football (UEFA) je udruženje upisano u registar privrednih društava prema odredbama čl. 60 I narednih članova Švajcarskog građanskog zakona. UEFA je politički i vjerski neutralna.
Sjedište	2 Sjedište UEFA-e je u Švajcarskoj. Izvršni odbor određuje lokaciju registrovanog ureda UEFA-e.

Ciljevi

Član 2

Ciljevi	<p>1 Ciljevi UEFA-e su:</p> <ul style="list-style-type: none">a) rješavanje svih pitanja koja se odnose na evropski fudbal;b) promovisanje fudbala u Evropi u duhu mira, razumijevanja i fer- pleja, bez bilo kakve diskriminacije na političkoj, rodnoj, vjerskoj, rasnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi;c) praćenje i kontrola razvoja svih vrsta fudbala u Evropi;d) organizovanje i sprovođenje međunarodnih fudbalskih takmičenja i turnira na evropskom nivou za svaku vrstu fudbala, uz istovremeno poštovanje zdravlja igrača;e) sprječavanje svih metoda ili prakse koji mogu da ugroze regularnost utakmica ili takmičenja, odnosno da dovedu do zloupotrebe fudbala;f) podsticanje i zaštita etičkih standarda i dobrog upravljanja u evropskom fudbalu;g) staranje da sportske vrijednosti uvijek prevladavaju nad komercijalnim interesima;h) redistribuiranje ostvarenih prihoda od fudbala u skladu s načelom solidarnosti i podsticanje ponovnih ulaganja u sve nivoe I u sve oblasti fudbala, posebno u fudbal na najširoj osnovi;i) podsticanje jedinstva među savezima članovima po pitanjima koja se tiču evropskog i svjetskog fudbala;j) zaštita sveukupnih interesa saveza članova;k) staranje da potrebe različitih interesnih strana u evropskom fudbalu (lige, klubovi, igrači, navijači) budu adekvatno uzete u obzir;l) djelovanje u svojstvu zastupničkog glasa evropske fudbalske porodice kao cjeline;m) održavanje dobrih odnosa i saradnje sa FIFA-om i ostalim konfederacijama priznatim od strane FIFA-e;n) staranje da njeni predstavnici u FIFA-i lojalno zastupaju stajališta UEFA-e i djeluju u duhu evropske solidarnosti;o) uvažavanje interese saveza članova, rješavanje sporova između saveza članova i pružanje pomoći istima po svakom pitanju na njihov zahtjev.
Načini za ostvarivanje ciljeva	2 UEFA će nastojati da ostvari svoje ciljeve sprovođenjem svih mjera koje smatra adekvatnim, kao što su utvrđivanje pravila, zaključenje sporazuma ili konvencija, donošenje odluka, odnosno usvajanje programa.

Odnosi sa FIFA-om

Član 3

Konfederacija	1 UEFA je konfederacija priznata od strane FIFA-e.
Odnosi sa FIFA-om	2 UEFA će, ako je potrebno, ugovorom definisati svoje odnose i pojedinačne nadležnosti s FIFA-om. Odnosi sa FIFA-om

Odnosi sa interesnim stranama u evropskom fudbalu

Član 3bis

Odnos sa interesnim stranama	UEFA, kao rukovodeće fudbalsko tijelo na nivou Evrope, može priznati i uključiti u proces konsultacija o evropskim fudbalskim pitanjima, grupe koje zastupaju interese različitih interesnih strana u evropskom fudbalu (lige, klubovi, igrači, navijači), pod uslovom da su oni: <ul style="list-style-type: none">a) organizovani u skladu sa Statutom, pravilnicima i vrijednostima UEFA-b) osnovani na demokratski, otvoren i transparentan način.
------------------------------	---

Službeni jezici

Član 4

Službeni jezici	1 Službeni jezici UEFA-e su engleski, francuski i njemački.
Kongres	2 Službeni jezici Kongresa su engleski, francuski, njemački i ruski.
Službeni dokumenti, zapisnici	3 Službeni dokumenti i službeni zapisnici UEFA-e objavljuju se na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku. U slučaju bilo kakvih nedosljednosti, mjerodavna je verzija na engleskom jeziku.

III. ČLANSTVO

Članstvo

Član 5

Članstvo	1 Članstvo u UEFA-i otvoreno je za sve nacionalne fudbalske saveze koji se nalaze na evropskom kontinentu, imaju sjedište u državi koja je kao nezavisna država priznata od većine članica Ujedinjenih nacija, i nadležni su za organizaciju i sprovođenje sa fudbalom povezanih pitanja na teritoriji svoje države.
Izuzeci	2 U izuzetnim okolnostima, nacionalni fudbalski savez koji ima sjedište na drugom kontinentu može biti primljen u članstvo, pod uslovom da nije član konfederacije tog kontinenta, odnosno bilo koje druge konfederacije, te da FIFA odobri njegovo učlanjivanje u UEFA-u.

Prijem i postupak prijema

Član 6

Molba za prijem	1 Nacionalni savez koji želi postati član UEFA-e podnosi istoj pisanu molbu za prijem.
Nadležnost	2 Kongres ima diskreciono pravo da prihvati, odnosno odbije molbu za članstvo.
Privremeni prijem	3 Izvršni odbor može da primi nacionalni fudbalski savez u privremeno Odluka o konačnom prijemu mora da se donese na sljedećem Kongresu.
Postupak prijema	4 Bliži uslovi za postupak prijema u članstvo propisani su Pravilnikom o primjeni Statuta.

Prava saveza članova

Član 7

Prava	<p>1. Savezi članovi imaju sljedeća prava:</p> <ul style="list-style-type: none">a) da učestvuju i koriste svoje pravo glasanja na Kongresu;b) da sastavljaju predloge za dnevni red Kongresa;c) da predlažu kandidate za izbor predsjednika UEFA-e, I da predlažu kandidate iz svojih saveza za izbor članova Izvršnog odbora UEFA-e i evropskih članova Savjeta FIFA-e;d) da predlažu kandidate za izbor predsjedavajućeg i članova pravosudnih organa i komisija;e) da učestvuju u takmičenjima UEFA-e sa svojim reprezentativnim selekcijama i da prijavljuju svoje klubove za ova takmičenja;f) da ostvaruju sva druga prava koja proističu iz ovog Statuta, pravilnika, te odluka donesenih po osnovu istih.
-------	---

Obaveze saveza članova

Član 7bis

Fer-plej, Statut, Pravila igre	<p>1 Savezi članovi imaju sljedeće obaveze:</p> <ul style="list-style-type: none">a) da poštuju načela lojalnosti, integriteta i sportskog duha u skladu s načelimab) fer-pleja;c) da postupaju u skladu s ovim Statutom i pravilnicima, te odlukama donesenim u skladu sa istima, kao i sa odlukama Međunarodnog suda za sportsku arbitražu (CAS) u Lozani (Švajcarska);d) da poštuju Pravila igre o kojima odlučuje Međunarodni odbor fudbalskih saveza (IFAB).
--------------------------------	--

Savezi članovi uključuju ove obaveze u svoje statute, kao i odredbu da će lige, klubovi, igrači i službena lica poštovati ove obaveze.

Nezavisnost	2 Savezi članovi upravljaju svojim poslovanjem nezavisno i bez ikakvog uticaja trećih strana. Savezi članovi svojim statutima predviđaju demokratski postupak koji garantuje slobodan izbor njihovog izvršnog tijela, te izbor, odnosno postavljanje drugih tijela na potpuno nezavisan način. Svako tijelo, odnosno odluku tijela koje nije izabrano, odnosno postavljeno u skladu s ovim postupkom, čak i na privremenoj osnovi, UEFA neće priznati.
Lige, grupisanje klubova	3 Lige, odnosno bilo koja druga grupa klubova na nivou saveza člana, dozvoljene su samo uz izričitu saglasnost saveza i njemu su podređene. Statutom saveza utvrđuju se ovlašćenja dodijeljena svakoj takvoj grupi, kao i njena prava i obveze. Statut i pravilnici svake takve grupe podliježu odobrenju Saveza.
Sistem licenciranja klubova	4 Savezi članovi primjenjuju sistem licenciranja klubova u skladu s minimumom zahtjeva koje s vremena na vrijeme utvrđuje UEFA. Savezi članovi uključuju takvu obavezu i utvrđuju tijela licenciranja u svojim statutima.
Integritet takmičenja	5 Savezi članovi obezbjeđuju da ni fizičko, ni pravno lice (uključujući holdinge i podružnice), ne kontroliše, niti utiče na više od jednog od svojih klubova kada god integritet bilo koje utakmice ili takmičenja koje se organizuje na nivou saveza člana može biti ugrožen. Savezi članovi takvu obavezu uključuju u svoj statut i propisuju neophodne odredbe za sprovođenje.
Dostava izmjena i dopuna Statuta	6 Savezi članovi dostaviće UEFA-i izmjene i dopune svojih statuta, prevedene, po potrebi, na neki od službenih jezika UEFA-e.
Rasizam i drugi oblici diskriminacije	7 Savezi članovi primjenjuju djelotvornu politiku u cilju iskorjenjivanja rasizma i svakog drugog oblika diskriminacije u fudbalu i primjenjuju pravni okvir koji obezbjeđuje da svako takvo ponašanje bude strogo kažnjeno, uključujući, posebno, ozbiljne suspenzije za igrače i službena lica, kao i djelimično i potpuno zatvaranje stadiona u slučaju rasističkog ponašanja navijača.

Istupanje i prestanak članstva, isključenje, raspuštanje saveza člana

Član 8

Istupanje	1 Savez član može istupiti iz članstva na kraju finansijske godine UEFA-e, pod uslovom da je o tome pisanim putem obavijestio Administraciju i to najmanje šest mjeseci unaprijed preporučenim pismom.
Raspuštanje	2 Ako je savez član raspušten, njegovo članstvo u UEFA-i prestaje istovremeno.
Isključenje	3 Savez član može biti isključen iz UEFA-e ukoliko: <ul style="list-style-type: none"> a) je propustio podmiriti svoje finansijske obaveze prema UEFA-i; b) je ozbiljno prekršio ovaj Statut, odnosno pravilnik, odnosno odluku koja je donesena po osnovu istih; c) je izgubio zahtijevani status reprezentativnog nacionalnog fudbalskog saveza; d) mu je odbijeno članstvo, odnosno isključen je iz FIFA-e.

O isključenju saveza člana odlučuje Kongres. Isključenje moraju podržati tri četvrtine ili više prisutnih saveza, dok najmanje polovina ukupnog broja saveza članova mora prisustvovati takvom Kongresu.

Finansijske obaveze 4 Savez član dužan je da ispuni sve neizmirene finansijske obaveze prema UEFA-i prije svog istupanja, odnosno raspuštanja i/ili prestanka svog članstva.

Suspenzija

Član 9

Izvršni odbor 1 Ako je, po mišljenju Izvršnog odbora, savez član počinio ozbiljan prekršaj ovog Statuta, odnosno pravilnika, te odluka koje su po osnovu istih donesene, Izvršni odbor ima pravo da suspenduje članstvo takvog saveza člana sa trenutnim dejstvom.

Posebni osnovi za suspenziju 1bis Savez član može posebno biti suspendovan ako se državne vlasti umiješaju u njegove poslove na tako značajan način da:

- a) se više ne može smatrati da je u cjelosti odgovoran za organizaciju fudbalskih dešavanja na svojoj teritoriji;
- b) više nije u poziciji obavljati svoje statutom predviđene zadatke na odgovarajući način;
- c) se više ne garantuje nesmetano održavanje takmičenja organizovanog pod njegovim pokroviteljstvom, odnosno
- d) više nisu obezbijeđeni slobodni izbori njegovog izvršnog tijela, odnosno potpuno nezavisni izbori ili imenovanje njegovih drugih tijela.

Kongres 2 Svaka suspenzija podnosi se sljedećem Kongresu na razmatranje o tome da li savez član treba da se isključi, odnosno da se suspenzija ukine ili produži. Ako Kongres ne razmatra to pitanje, suspenzija prestaje.

IV. POČASNI PREDSEDNIK I POČASNO ČLANSTVO

Počasno članstvo

Član 10

Počasno članstvo 1 UEFA može, na predlog Izvršnog odbora, da dodijeli status počasnog predsjednika, odnosno počasnog člana, nekom licu za posebne zasluge u evropskom fudbalu.

Počasni predsjednici; savjetodavna funkcija 2 Počasni predsjednici mogu prisustvovati Kongresu i sjednicama Izvršnog odbora u savjetodavnoj funkciji, ali bez prava glasa.

Počasni članovi; savjetodavna funkcija 3 Počasni članovi mogu prisustvovati Kongresu u savjetodavnoj funkciji, ali bez prava glasa.

V. ORGANI

Organi

Član 11

- Organi Organi putem kojih UEFA može da djeluje (u daljem tekstu: Organi) su:
- Kongres;
 - Izvršni odbor;
 - Predsjednik;
 - Pravosudni organi.

1. Kongres

Opšta nadležnost/nadležnost za donošenje odluka

Član 12

- Vrhovni organ 1 Kongres je vrhovno nadzorni organ UEFA-e.
- Odluke 2 Samo ispravno sazvani Kongres nadležan je za donošenje odluka.

Redovni kongres

Nadležnosti, obavještavanje o sazivu, dnevni red

Član 13

- Učestalost održavanja 1 Redovni kongres održava se svake godine. Izvršni odbor može da sazove drugi Redovni kongres u svrhu rješavanja finansijskih pitanja i/ili pitanja od posebnog značaja.
- Nadležnosti 2 Pitanja u nadležnosti Kongresa su sljedeća:
- a) izbor izvjestilaca (brojača glasova);
 - b) izbor tri delegata za verifikaciju zapisnika Kongresa;
 - c) prijem i razmatranje izvještaja Predsjednika i Izvršnog odbora;
 - d) prijem i razmatranje izvještaja Administracije;
 - e) usvajanje finansijskog i revizorskog izvještaja, kao i usvajanje godišnjih završnih računa i godišnjeg budžeta;
 - f) izbor predsjednika UEFA-e;
 - g) izbor članova Izvršnog odbora i potvrđivanje članova Izvršnog odbora koje su izabrali ECA i EPFL;
 - h) izbor evropskih članova Savjeta FIFA-e;
 - i) izbor revizorskog tijela;
 - j) izmjene i dopune Statuta;
 - k) razmatranje predloga i donošenje odluka o istima;
 - l) razmatranje molbi za članstvo i isključenje saveza člana;
 - m) odluke o ukidanju, odnosno produžetku suspenzije saveza člana, člana Izvršnog odbora, odnosno člana drugog tijela;
 - n) razmatranje predloga o razrješenju člana Izvršnog odbora ili pravosudnih organa;
 - o) prijem i razmatranje dnevnog reda Kongresa FIFA-e;

- p) prijem i razmatranje zapisnika sa prethodnog Kongresa u skladu s čl. 17 st. 2, ako je potrebno;
- q) dodjeljivanje počasnog članstva.

Vremenski rok, dnevni red, obavještavanje o sazivu 3 Obavještenje o održavanju redovnog kongresa dostavlja se u pisanom obliku najmanje tri mjeseca unaprijed. Zvanični poziv na Kongres šalje se najmanje četiri nedjelje prije Kongresa, zajedno sa dnevnim redom koji sastavlja Izvršni odbor.

Vanredni kongres Nadležnosti, obavještavanje o sazivu, dnevni red

Član 14

Saziv 1 Vanredni kongres može da bude sazvan od strane Izvršnog odbora, odnosno na pisani zahtjev jedne petine ili više saveza članova, uz navedene tačke koje se stavljaju na dnevni red.

Vremenski rok 2 Ako ga saziva jedna petina saveza članova, Vanredni kongres održava se u roku od tri mjeseca od datuma pisanog zahtjeva. Obavještenje o Vanrednom kongresu šalje se najmanje dva mjeseca prije njegovog održavanja.

Dnevni red 3 Dnevni red, koji sastavlja Izvršni odbor, šalje se uz obavještenje o Vanrednom kongresu. Izvršni odbor može na dnevni red staviti i tačke koje spadaju u nadležnost Redovnog kongresa.

Predlozi saveza članova

Član 15

Rok Savez član koji želi da uključi neki predlog u dnevni red Redovnog kongresa mora da dostavi isti u pisanom obliku Administraciji najmanje dva mjeseca prije održavanja Kongresa. Predlog mora biti jasno formulisan i dostavljen uz kratko obrazloženje.

Predsjedavajući Kongresa, vršilac dužnosti predsjedavajućeg, odlučujući glas

Član 16

Predsjedavajući Kongresa 1 Predsjednik ili, u njegovom odsustvu, prvi potpredsjednik predsjedava Kongresom. Ukoliko ni prvi potpredsjednik nije prisutan, drugi potpredsjednik kojeg u tu svrhu imenuje Izvršni odbor predsjedava Kongresom. Ukoliko nije prisutan nijedan potpredsjednik, Kongres bira člana Izvršnog odbora za predsjedavajućeg Kongresa.

Odlučujući glas 2 U slučaju neriješenog ishoda bilo kakvog glasanja, predsjedavajući Kongresa ima odlučujući glas. Prilikom održavanja izbora, primjenjuje se čl 19.

Zapisnik

Član 17

Zapisnik 1 O cjelokupnom radu Kongresa vodi se zapisnik.

Odobrenje 2 Delegati izabrani za verifikovanje zapisnika to čine na način da se zapisnik šalje savezima članovima u roku od 90 dana nakon održanog Kongresa. Zapisnik se smatra odobrenim ukoliko, u roku od 30 dana od kada je poslan, Administraciji preporučenim pismom ne budu upućene nikakve primjedbe. U slučaju da ne budu primljene nikakve primjedbe, zapisnik se stavlja na dnevni red sljedećeg Redovnog kongresa radi razmatranja.

Prava glasa

Član 18

Pravo glasa 1 Svaki savez član ima jedan glas, a to pravo, u ime saveza, koristi jedan od njegovih predstavnika.

Punomoć 2 Glasanje putem punomoći nije dozvoljeno.

Javno glasanje 3 Glasanje je javno, ukoliko Kongres ne odluči drugačije.

Većina 4 Ukoliko nije drugačije propisano ovim Statutom, predlog se usvaja ako ga podrži prosta većina važećih glasova. Uzdržani se ne računaju. U slučaju neriješenog ishoda glasanja, predsjedavajući Kongresa ima odlučujući glas. Predlog za raspuštanje UEFA-e prihvata se ako ga podrži četiri petine ili više svih saveza članova. Predlog za izmjene i dopune Statuta prihvata se ako ga podrži dvije trećine ili više prisutnih saveza članova na Kongresu.

Suspendovani i privremeni članovi 5 Suspendovani savezi članovi i nacionalni fudbalski savezi primljeni u privremeno članstvo nemaju pravo glasa.

Izbori

Član 19

Postupak 1 Prilikom izbora, lice je izabrano u prvom krugu ako ga podrži apsolutna većina (tj. više od polovine) važećih glasova. Ako izbor ne bude obavljen, održava se drugi krug u kojem se bira osoba koju podrži prosta većina (tj. većina glasova). U slučaju neriješenog ishoda nakon drugog kruga glasanja, obavlja se treći krug u kojem se bira lice kojeg podrži prosta većina. U slučaju neriješenog ishoda nakon trećeg kruga glasanja, izbor se utvrđuje žrijebom.

Tajno glasanje 2 Izbori se obavljaju tajnim glasanjem. Ukoliko je broj kandidata jednak broju slobodnih mjesta, Kongres odlučiti o drugačijem postupku.

Izbor Predsjednika i Izvršnog odbora 3 Predsjednik i osam članova Izvršnog odbora koje bira Kongres (uključujući najmanje jednu ženu) biraju se tokom kalendarske godine koja pretodi finalnom turniru UEFA Evropskog fudbalskog prvenstva. Ostalih osam članova Izvršnog odbora koje bira Kongres biraju se tokom kalendarske godine nakon finalnog turnira UEFA Evropskog fudbalskog prvenstva. Članovi Izvršnog odbora koje biraju ECA i EPFL biće potvrđeni na Kongresu tokom kalendarske godine koja slijedi nakon finalnog turnira UEFA Evropskog fudbalskog prvenstva.

Izbor evropskih članova Savjeta FIFA-e	4 UEFA bira tri potpredsjednika FIFA-e (od kojih jednog predlažu četiri britanska saveza tj. Engleska, Škotska, Sjeverna Irska i Vels), te šest članova Savjeta FIFA-e (uključujući najmanje jednu ženu). Predsjednik UEFA-e je ex-officio potpredsjednik FIFA-e. Druga dva potpredsjednika FIFA-e i jedan član Savjeta FIFA-e biraju se tokom kalendarske godine koja prethodi finalnom turniru UEFA Evropskog fudbalskog prvenstva. Ostalih pet članova Savjeta FIFA-e biraju se tokom kalendarske godine nakon finalnog turnira UEFA Evropskog fudbalskog prvenstva.
Drugo	5 U svim drugim aspektima, analogno se primjenjuje čl. 18.

Stupanje odluka na snagu

Član 20

Rok	Odluke Kongresa obavezujuće su za sve saveze članove. Ako nije drugačije navedeno, odluka stupa na snagu tri mjeseca nakon završetka Kongresa. Kongres može odlučiti da odluka stupa na snagu ranijeg ili kasnijeg datuma.
-----	--

2. Izvršni odbor

Sastav

Član 21

Sastav	<p>1 Izvršni odbor čine:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) predsjednik, b) šesnaest drugih članova (uključujući najmanje jednu ženu) koje je izabrao Kongres, te c) dva člana koja je izabrala ECA i jedan član kojeg je izabrao EPFL, a koje je potvrdio Kongres, svi sa istim pravima i obavezama kao i ostali članovi Izvršnog odbora. <p>Nakon što bude izabran, odnosno potvrđen na Kongresu, svaki član Izvršnog odbora obavezuje se da će djelovati savjesno, časno i nepristrasno, u najboljem interesu UEFA-e i unaprijeđivanja i razvoja evropskog fudbala.</p>
Podobnost	2 Izvršni odbor ne uključuje više od jednog predstavnika iz istog saveza člana. Ovo pravilo ne primjenjuje se na članicu Izvršnog odbora, kao ni na članove Izvršnog odbora koje je izabrala ECA i EPFL. Članovi Izvršnog odbora koje je izabrala ECA ne mogu pripadati klubovima pridruženim istom savezu članu.
Uslovi	3 Svaki član Izvršnog odbora kojeg bira Kongres, osim predsjednika i članice, mora obavljati aktivnu funkciju (tj. predsjednika, potpredsjednika, generalnog sekretara ili glavnog izvršnog direktora) u svom savezu članu. Ukoliko neki član prestane da zadovoljava ovaj uslov tokom svog mandata, on više nema pravo na reizbor.
Predsjednik	3b Kandidatura za funkciju predsjednika UEFA valjana je isključivo ukoliko istu podrže najmanje tri saveza-člana.
Potpredsjednici	4 Izvršni odbor bira prvog potpredsjednika, četiri druga potpredsjednika i blagajnika (sa statusom istovjetnim potpredsjedniku), na predlog Predsjednika. Predsjednik može svakome od potpredsjednika da dodijeli posebne zadatke.

Mandat

Član 22

Mandat, reizbor	1 Mandat predsjednika i članova Izvršnog odbora koje bira Kongres traje četiri godine. Osam članova, odnosno osam članova (uključujući najmanje jednu ženu) i predsjednik, biraju se svake dvije godine. Mandat članova Izvršnog odbora koje su izabrali ECA i EPFL traje četiri godine. Nijedna osoba ne može da vrši funkciju Predsjednika, odnosno člana Izvršnog odbora, u više od tri mandata (bez obzira da li su uzastopni ili ne). Svaki djelimični mandat računa se kao jedan cijeli mandat.
Početak i završetak	1bis Mandat predsjednika i članova Izvršnog odbora počinje po završetku Kongresa na kojem su izabrani, odnosno potvrđeni, i završava po završetku Kongresa na kojem su izabrani, odnosno potvrđeni njihovi nasljednici.
Starosno ograničenje	2 Osoba koja ima 70 ili više godina nema pravo na izbor ili reizbor.
Slobodna mjesta	3 Ako se mjesto uprazni, sljedeći Redovni kongres bira ili potvrđuje zamjenu za preostali dio mandata. Ako se mjesto uprazni u posljednjoj godini mandata, zamjena se ne bira, odnosno ne potvrđuje.

Prava Izvršnog odbora

Član 23

Prava	1 Izvršni odbor donosi pravilnike i odluke o svim pitanjima koja ne spadaju u pravnu ili statutarnu nadležnost Kongresa ili drugog organa.
Rukovođenje	2 Izvršni odbor rukovodi UEFA-om, osim u mjeri u kojoj je prenio takvo rukovođenje ili u mjeri u kojoj je takvo rukovođenje Statutom preneseno na predsjednika ili Administraciju.

Dužnosti Izvršnog odbora

Član 24

Neprenosive dužnosti	1 Izvršni odbor ima sljedeće neprenosive i neopozive dužnosti: <ul style="list-style-type: none">a) cjelokupna kontrola UEFA-e i izdavanje potrebnih uputstava;b) utvrđivanje organizacione strukture;c) uspostavljanje i nadgledanje knjigovodstva;d) postavljanje pet članova Komisije za upravljanje i usklađenost i izdavanje njihovih smjernica;e) postavljanje generalnog sekretara i zamjenika generalnog na predlog predsjednika;f) razrješenje generalnog sekretara i zamjenika generalnog sekretara na predlog predsjednika, odnosno putem odluke koju podrže dvije trećine ili više svih članova Izvršnog odbora;
----------------------	---

- g) ukupno nadgledanje Administracije, uključujući generalnog sekretara i zamjenika generalnog sekretara, posebno u odnosu na poštovanje zakona, Statuta, pravilnika i naloga;
- h) odobrenje godišnjeg poslovnog plana Administracije;
- i) sastavljanje pisanog izvještaja koji se predstavlja na Redovnom kongresu;
- j) razmatranje izvještaja Administracije na Redovnom kongresu.

2 Izvršni odbor može da prenese pripremu i primjenu svojih odluka, odnosno nadgledanje poslovanja, na jednog ili više svojih članova.

Prenošenje upravljanja

Član 25

Prenošenje upravljanja	1 U skladu s organizacionim pravilnikom koji donosi, Izvršni odbor ovlašten je da prenese upravljanje, u cjelosti ili djelimično, na predsjednika, jednog ili više svojih članova i/ili na Administraciju.
Organizacioni pravilnik	2 Ovim organizacionim pravilnikom uređuje se upravljanje, utvrđuju potrebne pozicije, opisuju povezane dužnosti i uređuje izvještavanje.

Učestalost sjednica i kvorum

Član 26

Sjednice	1 Izvršni odbor se po pravilu sastaje jednom svaka dva mjeseca. Saziva ga predsjednik. Na zahtjev najmanje pet članova s pravom glasa, predsjednik saziva sjednicu Izvršnog odbora u roku od dvije nedjelje od podnošenja takvog zahtjeva. Predsjednik može pozvati treća lica da prisustvuju sjednicama Izvršnog odbora u savjetodavnom svojstvu.
Kvorum	2 Izvršni odbor ima kvorum od više od polovine svojih članova s pravom glasa, uključujući predsjednika ili, u njegovom odsustvu, potpredsjednika.
Izuzimanje sa sjednica	3 Član Izvršnog odbora ili predsjednik ne učestvuje u raspravi o bilo kojem pitanju ili tački koji uključuju njegov savez član i/ili klub i/ili ligu pridružene tom savezu članu, odnosno u bilo kojem slučaju u kojem postoji sukob interesa.
Stupanje na snagu	4 Odluke Izvršnog odbora stupaju na snagu odmah, osim ukoliko Izvršni odbor ne odluči drugačije.

Glasanje i izborni postupak, zapisnik

Član 27

Većina	1 Ukoliko nije drugačije odlučeno, te shodno stavu 2 ovog člana, odluka o izborima i glasanju donosi se ukoliko je istu podržalo više od polovine prisutnih glasača. U slučaju neriješenog ishoda glasanja, predsjednik ima odlučujući glas. Glasanje je javno, a izbori tajni, ukoliko Izvršni odbor ne odluči drugačije. U slučaju neriješenog ishoda pri izboru, lice se bira žrijebom.
--------	--

Pravo glasa	2 Pravo glasa imaju članovi koje je izabrao, odnosno potvrdio Kongres.
Zapisnik	3 Vodi se zapisnik cjelokupnog sastanka. Zapisnik se šalje svim članovima Izvršnog odbora prije sljedeće sjednice.

Suspenzija članova Izvršnog odbora i drugih organa, kao i smjenjivanje članova drugih komisija

Član 28

Zanemarivanje obaveza, nedolično ponašanje	1 Izvršni odbor može da suspenduje člana Izvršnog odbora, odnosno člana drugog organa (vidi cl. 11), do sljedećeg Redovnog kongresa ukoliko smatra da je to lice ispoljilo značajno zanemarivanje obaveza, odnosno nedolično ponašanje.
Odobrenje	2 U ovom slučaju primjenjuje se čl. 9 st. 2.
Smjenjivanje sa funkcije	Izvršni odbor može da smijeni s funkcije člana Odbora i da imenuje zamjenu za preostali period mandata ukoliko smatra da je to lice ispoljilo značajno zanemarivanje obaveza, odnosno nedolično ponašanje.
Postupci	4 Takve odluke donose se ukoliko ih podrži tri četvrtine ili više članova Izvršnog odbora s pravom glasa. Član Izvršnog odbora na kojeg se odluka odnosi nema pravo učešća u raspravama, odnosno glasanju.

3. Predsjednik

Nadležnosti i obaveze predsjednika

Član 29

Zastupanje	1 Predsjednik zastupa UEFA-u.
Predsjedavajući	2 Predsjednik predsjedava Kongresom, kao i sjednicama Izvršnog odbora.
Odlučujući glas	3 U slučaju neriješenog ishoda bilo kakvog glasanja, predsjednik ima odlučujući glas.
Dalje nadležnosti i obaveze	4 Predsjednik je nadalje odgovoran za: <ul style="list-style-type: none"> a) odnose između UEFA-e i FIFA-e; b) odnose između UEFA-e i drugih konfederacija; c) odnose između UEFA-e i njenih saveza članova; d) odnose između UEFA-e i političkih tijela i međunarodnih organizacija; e) sprovođenje odluka Kongresa i Izvršnog odbora putem Administracije; f) nadgledanje rada Administracije. <p>U obavljanju ovih dužnosti, predsjednik se savjetuje s Izvršnim odborom.</p>
Odsustvo predsjednika	5 U odsustvu predsjednika, njegove nadležnosti i obaveze preuzima prvi potpredsjednik.

Administracija – obaveze generalnog sekretara

Član 30

- Upravljanje administracijom 1 Generalni sekretar odgovoran je za organizaciju I upravljanje Administracijom. Upravljanje administracijom
- 2 Na generalnog sekretara posebno se prenose sljedeće obaveze:
- a) predstavljanje UEFA-e, kada mu to prenese predsjednik UEFA-e;
 - b) postavljanje i razrješenje direktora, nakon konsultacija sa predsjednikom;
 - c) postavljanje i razrješenje osoblja Administracije;
 - d) podnošenje godišnjeg poslovnog plana;
 - e) sastavljanje pisanog izvještaja koji se predstavlja Redovnom kongresu;
 - f) sačinjavanje procjene prihoda i rashoda;
 - g) inicijacija potrošnje u okviru budžeta.
- Dalje obaveze 3 Dalje obaveze Administracije bliže određuje Izvršni odbor posebnim pravilnikom
- Prenošenje dužnosti Generalni sekretar može da prenese svoje obaveze na zamjenika generalnog sekretara i/ili direktore. Takve obaveze utvrđuju se pravilnikom koji usvaja Izvršni odbor.

Postavljanje, zaposlenje, sjednice

Član 31

- Postavljanje, zaposlenje 1 Izvršni odbor postavlja generalnog sekretara i zamjenika generalnog sekretara, koje zapošljava UEFA.
- Prisustvovanje sjednicama 2 Generalni sekretar i zamjenik generalnog sekretara prisustvuju sjednicama Kongresa, Izvršnog odbora I njegovih stručnih timova, kao I komisija, i u raspravama imaju savjetodavnu ulogu. Generalnog sekretara može da zastupa zamjenik generalnog sekretara.

4. Pravosuđe

Pravosudni organi

Član 32

- Pravosudni organi 1 Pravosudni organi UEFA-e su:
- a) disciplinska tijela UEFA-e, tj. Kontrolno-etičko i disciplinsko tijelo i Žalbena tijelo;
 - b) Etičko-disciplinski inspektori;
 - c) Tijelo za finansijsku kontrolu klubova.

Članovi pravosudnih organa su nezavisni i ne mogu pripadati nijednom drugom organu ili komisiji UEFA-e. Oni ne preduzimaju nikakve mjere I ne ostvaruju nikakav uticaj po pitanjima u vezi sa kojima postoji ili može da postoji bilo kakav sukob interesa. Oni su obavezani isključivo Statutom UEFA-e, pravilima i pravilnicima, te zakonom.

Izbor, mandat	2 Članove Kontrolno-etičkog i disciplinskog tijela, te Žalbenog tijela, kao i etičko-disciplinske inspektore bira Izvršni odbor (među kandidatima koje predlažu savezi članovi) na četvorogodišnji mandat. Članove Tijela za finansijsku kontrolu klubova bira Izvršni odbor na četvorogodišnji mandat. Izabrane članove pravosudnih tijela UEFA-e potvrđuje Kongres.
Nadležnost	3 Dalja pravila koja se odnose na pravosudne organe UEFA-e utvrđuju se Disciplinskim pravilnikom, odnosno drugim posebnim pravilnikom koji donosi Izvršni odbor.

Kontrolno-etičko i disciplinsko tijelo

Član 33

Sastav	1 Kontrolno-etičko i disciplinsko tijelo čine predsjednik, dva potpredsjednika i sedam drugih članova.
Kvorum	2 Kontrolno-etičko i disciplinsko tijelo po pravilu donosi odluke u prisustvu svih svojih članova, ali je ovlašćeno da donese odluku ako su prisutna barem tri njegova člana. Izuzeci mogu biti utvrđeni Disciplinskim pravilnikom UEFA-e, koji može predviđati da predsjednik, odnosno jedan od potpredsjednika, ili član koji vrši dužnost ad hoc predsjednika samostalno ispituje posebne slučajeve.
Nadležnost	3 Kontrolno-etičko i disciplinsko tijelo nadležno je donositi odluke o disciplinskim i etičkim pitanjima i svim drugim pitanjima koja spadaju pod njegovu nadležnost u skladu s ovim Statutom, odnosno pravilnicima koje usvaja Izvršni odbor.

Žalbeno tijelo

Član 34

Sastav	1 Žalbeno tijelo čine predsjednik, dva potpredsjednika i devet drugih članova.
Kvorum	2 Žalbeno tijelo, po pravilu, donosi odluke u prisustvu tri svoja člana. Izuzeci mogu biti predviđeni Disciplinskim pravilnikom UEFA-e, koji, posebno, može ovlastiti predsjednika, odnosno jednog od potpredsjednika, odnosno člana koji vrši dužnost ad hoc predsjednika da, kao sudac pojedinac, donese odluku o žalbama koje su očigledno neprihvatljive, osnovane ili neosnovane.
Nadležnost	3 Žalbeno tijelo nadležno je razmatrati žalbe protiv odluka Kontrolno- disciplinskog i etičkog tijela u skladu sa Disciplinskim pravilnikom koji je u to vrijeme na snazi. Ovaj pravilnik može predviđati da se slučaj direktno uputi Žalbenom tijelu u hitnim okolnostima, posebno u vezi sa prijemom u, ili isključenjem iz, takmičenja UEFA-e.

Etičko-disciplinski inspektori

Član 34bis

- Sastav 1 Izvršni odbor postavlja potreban broj etičko-disciplinskih inspektora i određuje jednog od njih za glavnog inspektora.
- Nadležnost 2 Etičko-disciplinski inspektori zastupaju UEFA-u u postupcima pred Kontrolno-etičkim i disciplinskim tijelom, te Žalbenim tijelom.

Tijelo za finansijsku kontrolu klubova

Član 34ter

- Sastav 1 Tijelo za finansijsku kontrolu klubova čine predsjednik, dva potpredsjednika i neophodan broj drugih članova, kako utvrdi Izvršni odbor.
- Kvorum 2 Tijelo za finansijsku kontrolu klubova, po pravilu, donosi odluke u prisustvu najmanje tri svoja člana (uključujući predsjednika, ili jednog potpredsjednika, ili člana koji vrši dužnost ad hoc predsjednika). Izuzeci mogu biti utvrđeni posebnim pravilnikom kojeg usvaja Izvršni odbor, a koji može posebno ovlastiti predsjednika, ili jednog od potpredsjednika, ili člana koji vrši dužnost ad hoc predsjednika da, kao sudija pojedinac, donese odluku u posebnim slučajevima.
- Nadležnost 3 Tijelo za finansijsku kontrolu klubova nadležno je odlučivati o pitanjima navedenim u primjenjivom pravilniku kojeg usvaja Izvršni odbor.

VI. EVROPSKI ČLANOVI SAVJETA FIFA-E

Evropski članovi Savjeta FIFA-e

Član 34quater

Svaki član Savjeta FIFA-e kojeg bira Kongres UEFA-e, osim predsjednika i članice, mora obavljati aktivnu funkciju (tj. predsjednika, potpredsjednika, generalnog sekretara ili glavnog izvršnog direktora) u svom savezu članu. Ukoliko neki član prestane da zadovoljava ovaj uslov tokom svog mandata, on više nema pravo na reizbor.

VII. SAVJET ZA STRATEGIJU PROFESIONALNOG FUDBALA, KOMISIJA ZA UPRAVLJANJE I USKLAĐENOST, OSTALE KOMISIJE, STRUČNI TIMOVI, RADNE GRUPE

Savjet za strategiju profesionalnog fudbala

Član 35

- Sastav 1 Savjet za strategiju profesionalnog fudbala čine:
- a) četiri potpredsjednika Izvršnog odbora UEFA-e;
 - b) predstavnici izabrani od strane svake grupe koju UEFA priznaje kao grupu koja zastupa interese evropskih profesionalnih fudbalskih liga;

- c) predstavnici izabrani od strane svake grupe koju UEFA priznaje kao grupu koja zastupa interese klubova koji učestvuju u takmičenjima UEFA-e;
- d) predstavnici izabrani od strane svakog udruženja igrača koje UEFA priznaje kao udruženje koje zastupa interese profesionalnih igrača u Europi.

Opis poslova	2 Pojediniosti o sastavu i organizaciji Savjeta za strategiju profesionalnog fudbala, uključujući formiranje potkomisija, odnosno radnih grupa za rješavanje posebnih pitanja, te detaljnijih dodijeljenih zaduženja, utvrđuju se opisom poslova koji povremeno sastavlja Izvršni odbor.
Zaduženja	3 Savjet za strategiju profesionalnog fudbala posebno je zadužen za: <ul style="list-style-type: none"> a) iznalaženje rješenja za unaprijeđivanje saradnje između različitih interesnih strana u evropskom fudbalu; b) rješavanje problema koji proizlaze iz društvenog dijaloga o pitanjima evropskog profesionalnog fudbala; c) rješavanje pitanja vezanih za UEFA-ina klupska takmičenja i njihove rasporede.
Funkcija	4 Savjet za strategiju profesionalnog fudbala podnosi izvještaje direktno Izvršnom odboru i ostvaruje glavni uticaj na donošenje odluka Izvršnog odbora.

Komisija za upravljanje I usklađenost

Član 35bis

Obaveze	1 Komisija za upravljanje I usklađenost periodično provjerava aktivnosti UEFA-e u smislu dobrog upravljanja, usklađenosti sa propisima I upravljanja rizikom.
Sastav	2 Izvršni odbor postavlja pet članova Komisije za upravljanje I usklađenost, od kojih su troje iz iz različitih saveza članova I ostalo dvoje su nezavisni članovi. Predsjednika Komisije za upravljanje I usklađenost određuje Izvršni odbor na predlog Predsjednika UEFA-e. Svi članovi Komisije za upravljanje I usklađenost postavljaju se na četiri godine. Ova postavljanja obavljaju se nakon izbornog Kongresa koji se održava tokom kalendarske godine koja prethodi finalnom turniru UEFA Evropskog fudbalskog prvenstva. Postavljeni članovi Komisije za upravljanje I usklađenost predstavljaju se Kongresu radi potvrđivanja.
Izveštavanje	3 Komisija za upravljanje i usklađenost podnosi Izvršnom odboru pisani izvještaj o svakoj provjeri, a kopiju svakog takvog izvještaja dostavlja generalnom sekretaru.

Komisije

Član 35ter

Komisije	Komisije su: <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisija za nacionalne saveze 2. Finansijska komisija 3. Sudijska komisija 4. Komisija za takmičenja reprezentacija 5. Komisija za klupska takmičenja 6. Komisija za omladinski i amaterski fudbal 7. Komisija za ženski fudbal
----------	---

8. Komisija za futsal i fudbal na pijesku
9. HatTrick komisija
10. Komisija za razvoj i stručnu pomoć
11. Komisija za licenciranje klubova
12. Komisija za bezbjednost na stadionima
13. Medicinska komisija
14. Komisija za status i transfere igrača, posrednike i posrednike u organizaciji utakmica
15. Pravna komisija
16. Komisija za marketinško savjetovanje
17. Komisija za medije
18. Komisija za fer-plej i društvenu odgovornost
19. Fudbalska komisija

Sastav

Član 36

Mandat	1 Izvršni odbor, na predlog predsjednika UEFA-e, bira predsjednika, jednog ili više potpredsjednika i članove svake komisije na mandat od četiri godine. Ova imenovanja obavljaju se nakon izbornog Kongresa koji se održava tokom kalendarske godine koja prethodi finalnom turniru UEFA Evropskog fudbalskog prvenstva.
Starosna granica	2 Lice koje ima 70 ili više godina nema pravo na izbor ili reizbor.
Broj članova	3 Izvršni odbor utvrđuje broj članova svake komisije.

Obaveze

Član 37

Predstavljanje	1 Predsjednik predstavlja svoju komisiju. U dogovoru s Administracijom, predsjednik komisije određuje datume sjednica, odgovoran je za ispravno vođenje poslova i redovno izvještava Izvršni odbor o radu komisije.
Biro	2 Svaka komisija može osnovati biro.
Ovlašćenja	3 Komisije savjetuju Izvršni odbor. Izvršni odbor može da prenese određene svoje dužnosti na komisiju.
Opis poslova	4 Izvršni odbor utvrđuje opis poslova u djelokrugu rada svake komisije.

Stručni timovi i radne grupe

Član 38

Imenovanje, dužnosti	1 Izvršni odbor, predsjednik ili generalni sekretar, mogu, po potrebi imenovati stručne timove za posebne dužnosti, kao i radne grupe za posebne (vremenski) ograničene dužnosti.
Mandat	2 Članovi stručnih timova imenuju se na period od četiri godine.

Opis poslova 3 Ako je potrebno, može se donijeti opis poslova.

VIII. ADMINISTRACIJA

Administracija

Član 39

Dužnosti 1 Prema uputstvima generalnog sekretara, Administracija obavlja poslove UEFA-e.

2 Takve dužnosti uključuju:

- a) primjenu odluka Kongresa, Izvršnog odbora i predsjednika;
- b) pripremu Kongresa, kao i sjednica Izvršnog odbora i drugih komisija;
- c) vođenje zapisnika sa Kongresa, kao i sa sjednica Izvršnog odbora i drugih komisija;
- d) obavljanje operativnih poslova UEFA-e;
- e) vođenje knjiga UEFA-e;
- f) poslove odnosa s javnošću.

Direktori

Član 40

Dužnosti 1 Pod nadzorom generalnog sekretara, direktori su zaduženi za posebne aspekte poslovanja UEFA-e.

2 Generalni sekretar uređuje njihove dužnosti.

Postavljanje, zaposlenje, sjednice

Član 41

Postavljanje, zaposlenje 1 Nakon konsultacije sa predsjednikom, generalni sekretar postavlja direktore, koje zapošljava UEFA.

Prisustvovanje sjednicama 2 Direktori, u načelu, prisustvuju sjednicama Izvršnog odbora koje se odnose na njihove posebne aktivnosti, te u raspravama imaju savjetodavnu funkciju.

IX. FINANSIJE

Prihodi, plaćanje taksi i odbici od prihoda od utakmica

Član 42

Prihodi 1 Prihode UEFA-e čine sljedeći doprinosi, takse i dodatni prihodi:

- a) godišnji doprinos od 200 EUR koji uplaćuje svaki savez član 1. januara svake godine;
- b) prijavne takse za takmičenja, u skladu s propozicijama UEFA- inih takmičenja;
- c) prihodi od prodaje ulaznica, televizijskih i reklamnih prava, i takse iz UEFA- inih takmičenja, u skladu sa finansijskim odredbama sadržanim u UEFA-inim propozicijama takmičenja;

	<ul style="list-style-type: none"> d) takse od FIFA-inih takmičarskih utakmica, u skladu sa finansijskim odredbama sadržanim u FIFA-inim propozicijama takmičenja; e) takse sa utakmica seniorskih nacionalnih reprezentativnih selekcija, u skladu sa posebnim odredbama o sprovođenju; f) prihodi od korišćenja prava bilo koje vrste.
Obračun taksi	2 Takse se obračunavaju na osnovu bruto prihoda. Od tog prihoda oduzimaju se samo stvarno plaćeni porezi i zakup stadiona. Ukupan ovaj iznos ne smije da bude veći od 30% bruto prihoda od prodaje ulaznica.
Minimalne takse	3 Propozicijama takmičenja utvrđuje se minimalan iznos taksi za utakmicu u datom takmičenju.
Rok plaćanja	4 Takse se uplaćuju UEFA-i u roku od šezdeset dana od odigrane utakmice.
Materijalna odgovornost	5 Savezi članovi: <ul style="list-style-type: none"> a) materijalno su odgovorni pred UEFA-om za finansijske obaveze svojih klubova prema UEFA-i, koje proizlaze iz stava 1 ovog člana; b) mogu da se smatraju materijalno odgovornim prema UEFA -i za druge finansijske obaveze svojih klubova prema UEFA-i.

Budžet

Član 43

Budžet	Budžet prihoda i rashoda za svaku finansijsku godinu priprema generalni sekretar. Vanredne izdatke koji nisu uključeni u budžet odobrava Izvršni odbor kroz dodatna potraživanja.
--------	---

Završni račun

Član 44

Računi	O računima se vode knjige u eurima. Računi se zatvaraju na kraju svake godine.
--------	--

Finansijska godina

Član 45

Finansijska godina	Finansijska godina UEFA-e počinje 1. jula i završava 30. juna sljedeće godine.
--------------------	--

Revizorsko tijelo

Član 46

Nezavisnost	1 Revizorsko tijelo je revizorska kompanija kompanija koja je nezavisna od UEFA-e. Bira je Redovni kongres za finansijsku godinu koja slijedi odmah nakon Kongresa. Revizorsko tijelo ima pravo na reizbor.
Izveštavanje	2 Revizorsko tijelo revidira račune i podnosi pisani izvještaj Redovnom kongresu.

X. MEDIJI

Korišćenje prava

Član 47

Korišćenje prava 1 UEFA koristi sva prava koja posjeduje, odnosno koja dijeli s trećim stranama, kao što su prava vlasništva bilo koje vrste, prava intelektualne svojine i prava na audio-vizuelni prenos i prenos zvuka, i to putem slike ili medija za prenos podataka bilo koje vrste (uključujući sve oblike prenosa digitalnih slika, sa ili bez zvuka, kao što su Internet, online usluge i slično, bez obzira da li takav oblik već postoji ili ne). Prethodno navedeno podrazumijeva proizvodnju, repliciranje, distribuciju i prenos slika, zvuka ili medija za prenos podataka bilo koje vrste od strane same UEFA-e ili zajedno sa trećim stranama.

2 U tu svrhu, sama UEFA, ili zajedno s trećim stranama, ima pravo da osnuje ili vodi kompanije za koje može da koristi bilo koje pravne subjekte ovlašćene u skladu sa švajcarskim zakonima.

Audio-vizuelni i radio prenosi

Član 48

Ekskluzivna Prava 1 UEFA i savezi članovi imaju ekskluzivna prava prenosa i korišćenja, i odobravanja prenosa i korišćenja, putem slike, zvuka, odnosno drugih medija za prenos podataka bilo koje vrste (uključujući medije za prenos podataka koji tek treba da budu razvijeni), utakmica koje spadaju u njihovu nadležnost, bilo da se radi o direktnom prenosu ili snimku, odnosno njihovom cjelokupnom trajanju ili insertima.

Pravilnik 2 Izvršni odbor donosi pravilnik koji uređuje primjenu ovih prava.

XI. TAKMIČENJA

Takmičenja

Član 49

Nadležnost 1 UEFA ima isključivu nadležnost organizovanja, odnosno ukidanja međunarodnih takmičenja u Evropi, u kojima učestvuju savezi članovi i/ili njihovi klubovi. Ova odredba ne odnosi se na takmičenja FIFA-e.

Reprezentacije 2 Postojeća takmičenja UEFA-e su:

- a) za reprezentativne timove
 - UEFA Evropsko fudbalsko prvenstvo
 - UEFA Liga nacija
 - UEFA Evropsko prvenstvo za mlade (U-21)
 - UEFA Evropsko prvenstvo za omladince (U-19)
 - UEFA Evropsko prvenstvo za kadete (U-17)
 - UEFA Evropsko prvenstvo za žene
 - UEFA Evropsko prvenstvo za omladinke (WU-19)

- UEFA Evropsko prvenstvo za kadetkinje (WU-17)
- UEFA Evropsko prvenstvo u futsalu
- UEFA Evropsko prvenstvo u futsalu za omladince (U-19)
- UEFA Evropsko prvenstvo u futsalu za žene
- UEFA Kup regija

Klupski timovi

- b) za klupske timove:
- UEFA Liga šampiona
 - UEFA Liga Evrope
 - UEFA Super kup
 - UEFA Omladinska liga
 - UEFA Liga šampiona u futsalu
 - UEFA Liga šampiona za žene

Ostala takmičenja, ukidanje

Izvršni odbor odlučuje da li će osnovati ili preuzeti druga takmičenja, kao i da li će ukinuti postojeća takmičenja.

Odobrenje

3 Međunarodne utakmice, takmičenja ili turniri koje ne organizuje UEFA, ali se igraju na teritoriji UEFA-e, moraju biti prethodno odobreni od strane FIFA-e i/ili UEFA-e i/ili relevantnih saveza članova u skladu s FIFA Pravilnikom o međunarodnim utakmicama te svim dodatnim pravilima za sprovođenje koje je donio Izvršni odbor UEFA-e.

Propozicije takmičenja

Član 50

Uslovi učešća

1 Izvršni odbor utvrđuje propozicije kojima se regulišu uslovi učešća u UEFA-inim takmičenjima i održavanja istih. Ovim propozicijama biće definisan jasan i transparentan postupak kandidature za sva takmičenja UEFA-e, uključujući i finalne turnire u okviru istih.

Sistem za licenciranje klubova

1bis Izvršni odbor utvrđuje sistem za licenciranje klubova, i to:

- a) minimum kriterijuma koje klubovi moraju da ispunjavaju kako bi bili primljeni u UEFA-ina takmičenja;
- b) postupak licenciranja (uključujući minimum zahtjeva za tijela nadležna za licenciranje);
- c) minimum zahtjeva koje moraju poštovati davaoci licence.

Prijava

2 Uslov za prijavu za takmičenje je da svaki savez član i/ili klub pridružen datom savezu članu bude saglasan da će poštovati Statut i pravilnike, te odluke nadležnih organa donesene u skladu sa istima.

Odbijanje

3 Prijem u UEFA-ino takmičenje saveza člana ili kluba direktno ili indirektno uključenog u bilo koju aktivnost sa ciljem udešavanja ili uticanja na ishod utakmice na nacionalnom, odnosno međunarodnom nivou, može se odbiti s trenutnim dejstvom, čime se ne dovode u pitanje moguće disciplinske mjere.

Zabranjeni odnosi

Član 51

Zabranjena grupisanja	1 Bez odobrenja UEFA-e, nije dozvoljeno nikakvo grupisanje, odnosno udruživanje između saveza članova UEFA-e, odnosno između liga ili klubova pridruženih, direktno ili indirektno, različitim savezima članovima UEFA-e.
Odobrenje	2 Savez član, odnosno njegove pridružene lige i klubovi, ne smiju da igraju, niti da organizuju utakmice van svoje teritorije bez odobrenja relevantnih saveza članova.

Načelo napredovanja i nazadovanja

Član 51bis

Načelo	1 Pravo kluba da učestvuje u nacionalnom prvenstvu zavisi prije svega od sportskog postignuća. Klub se kvalifikuje za nacionalno prvenstvo tako što ostane u određenoj ligi, odnosno pređe u višu ili nižu ligu na kraju sezone.
Kriterijumi za licenciranje	2 Pored kvalifikovanja po osnovu sportskog postignuća, učešće kluba u nacionalnom prvenstvu može zavisi od drugih kriterijuma u okviru postupka licenciranja, s naglaskom na sportske, infrastrukturne, administrativne, pravne i finansijske aspekte. Odluke u vezi sa licenciranjem moraju biti dostupne za pregled od strane žalbenog tijela saveza člana.
Zabranjene mjere	3 Zabranjeno je mijenjanje pravnog statusa ili strukture kompanije kluba kako bi se omogućilo njegovo kvalifikovanje po osnovu sportskog postignuća i/ili njegovo dobijanje licence za nacionalno prvenstvo, na štetu integriteta sportskog takmičenja. Ovo, primjera radi, podrazumijeva promjenu sjedišta, promjenu naziva ili prenos vlasničkih udjela između različitih klubova. Odluke o zabrani moraju biti dostupne za pregled od strane žalbenog tijela saveza člana.
Nadležnost	4 Što se tiče primjene ovog člana, svaki savez član odgovoran je za donošenje odluka o nacionalnim pitanjima, što se ne može prenijeti na lige. UEFA je odgovorna za donošenje odluka o pitanjima koja uključuju više od jednog saveza člana u vezi sa vlastitom teritorijom. FIFA je odgovorna za donošenje odluka o međunarodnim pitanjima koja uključuju više od jedne konfederacije.

XII. DISCIPLINSKE MJERE

Disciplinska nadležnost

Član 52

Nesportsko ponašanje, kršenje Pravila igre, povreda odredaba	Disciplinske mjere mogu biti izrečene za nesportsko ponašanje, kršenje Pravila igre, te za povredu odredaba Statuta, pravilnika/propozicija, odluka i uputstava UEFA-e koji su to vrijeme na snazi.
--	---

Disciplinske mjere protiv saveza članova i klubova

Član 53

Disciplinske
mjere protiv
saveza članova
i klubova

1 Sljedeće disciplinske mjere mogu biti izrečene protiv saveza članova i klubova:

- a) upozorenje;
- b) ukor;
- c) novčana kazna;
- d) poništenje rezultata utakmice;
- e) nalog za ponovno odigravanje utakmice;
- f) oduzimanje bodova;
- g) registrovanje utakmice službenim rezultatom;
- h) odigravanje utakmice bez publike;
- i) zabrana korišćenja stadiona;
- j) nalog da se utakmica igra u trećoj zemlji;
- k) uskraćivanje prihoda od UEFA-inih takmičenja;
- l) zabrana registracije novih igrača u UEFA-inim takmičenjima;
- m) ograničenje broja igrača koje klub može registrovati za učešće u UEFA-inim takmičenjima;
- n) diskvalifikacija iz takmičenja koja su u toku i/ili isključenje iz budućih takmičenja;
- o) oduzimanje titule ili nagrade;
- p) oduzimanje licence.

Dalje
disciplinske
mjere

2 Dalje disciplinske mjere protiv saveza članova i klubova mogu biti mjere utvrđene pravilnikom koji donosi Izvršni odbor.

Društveno
koristan rad
u fudbalu

3 Sve disciplinske mjere protiv saveza članova i klubova mogu da se kombinuju s nalogom za obavljanje društveno korisnog rada u fudbalu.

Disciplinske mjere protiv pojedinaca

Član 54

Disciplinske
mjere protiv
pojedinaca

1 Sljedeće disciplinske mjere mogu biti izrečene protiv pojedinaca:

- a) upozorenje;
- b) ukor;
- c) novčana kazna;
- d) suspenzija za određeni broj utakmica, odnosno na određeni ili neodređeni period;
- e) suspenzija obavljanja funkcije za određeni broj utakmica, odnosno na određeni ili neodređeni period,
- f) zabrana obavljanja bilo kakvih aktivnosti vezanih za fudbal,
- g) oduzimanje titule ili nagrade.

Dalje disciplinske mjere 2 Danje disciplinske mjere protiv pojedinaca mogu biti utvrđene pravilnikom koji donosi Izvršni odbor.

Društveno koristan rad u fudbalu 3 Sve disciplinske mjere protiv pojedinaca mogu da se kombinuju s nalogom za obavljanje društveno korisnog rada u fudbalu.

Disciplinske mjere i uputstva

Član 55

Pravosudni organi 1 Pravosudni organi imaju pravo da izriču disciplinske mjere i izdaju uputstva.

Akumulacija, kombinacija 2 Za jedan određeni predmet, može se izreći više od jedne disciplinske mjere, zajedno sa više od jednog uputstva.

Uputstva 3 Uputstvo se može donijeti kao nalog kojim se podupire disciplinska mjera. Takav nalog definiše na koji način da se sprovede data disciplinska mjera i/ili može da navede predmetnu(-e) stranu(-e) da djeluje(-u) na određeni način.

Disciplinski pravilnik

Član 56

Disciplinski pravilnik Izvršni odbor ima pravo da donese Disciplinski pravilnik, odnosno drugi poseban pravilnik kojim se utvrđuju pravosudni postupci i disciplinska pravila.

Disciplinska ovlašćenja

Član 57

Disciplinska ovlašćenja Samo sljedeća tijela ovlašćena su za izricanje disciplinskih mjera:

- a) Kontrolno-etičko i disciplinsko tijelo;
- b) Žalbeno tijelo;
- c) Tijelo za finansijsku kontrolu klubova.

Konačnost

Član 58

Konačnost Odluke Žalbenog tijela i Tijela za finansijsku kontrolu klubova su konačne, shodno članovima 62 i 63 ovog Statuta.

XIII. PRIZNANJE STATUTA UEFA-E, SPOROVI

1. Priznanje Statuta UEFA-e

Član 59

- Statuti saveza 1 Svaki savez član u svoj statut uključuje odredbu prema kojoj su on, njegove lige, klubovi, igrači i službena lica saglasni da će uvijek poštovati Statut, pravilnike i odluke UEFA-e, i da priznaju nadležnost Međunarodnog arbitražnog suda za sport (CAS) u Lozani (Švajcarska), kao što je predviđeno ovim Statutom.
- Obaveze saveza 2 Svaki savez član obezbjeđuje da njegove lige, klubovi, igrači i službena lica prihvataju i potvrđuju ove obaveze.
- Učešće u UEFA-inim takmičenjima 3 Svaki učesnik UEFA-inog takmičenja, prilikom dostavljanja svoje prijave za učešće, potvrđuje UEFA-i pisanim putem da on, njegovi igrači i službena lica prihvataju i potvrđuju ove obaveze.

2. Sporovi nacionalnog karaktera

Obaveza upućivanja sporova Arbitražnom sudu

Član 60

- Obaveza upućivanja sporova Arbitražnom sudu Savezi u svoje statute uključuju odredbu prema kojoj se svi sporovi nacionalnog karaktera koji proističu iz ili nastanu usljed primjene njihovih statuta ili pravilnika upućuju, shodno nacionalnom zakonodavstvu, nezavisnom i nepristrasnom arbitražnom sudu kao posljednjoj instanci, a ne redovnom sudu.

3. Sporovi evropskog karaktera

CAS kao redovni arbitražni sud

Član 61

- Nadležnost 1 CAS, a ne redovni sud ili bilo koji drugi arbitražni sud, ima isključivu nadležnost da rješava sve sljedeće sporove u svojstvu redovnog arbitražnog suda:
- a) sporove između UEFA-e i saveza, liga, klubova, igrača, odnosno službenih lica;
 - b) sporove evropskog karaktera između saveza, liga, klubova, igrača, odnosno.
- Uslovi za intervenciju 2 CAS će intervenirati u svom svojstvu redovnog arbitražnog suda samo ukoliko spor nije u nadležnosti organa UEFA-e.

CAS kao žalbeni arbitražni sud

Član 62

- Nadležnost 1 Svaka odluka UEFA-inog organa može se osporiti isključivo pred CAS-om u njegovom svojstvu žalbeno-arbitražnog tijela, a ne pred redovnim sudom ili bilo kojim drugim arbitražnim sudom.

Pravo žalbe	2 Samo strane na koje se odluka direktno odnosi mogu uložiti žalbu CAS-u. Međutim, kada se radi o odlukama vezanim za doping, žalbu CAS-u može uložiti Svjetska antidoping agencija (WADA).
Rok za žalbe	3 Vremenski rok za podnošenje žalbe CAS-u je deset dana od prijema predmetne odluke.
Interni postupci	4 Žalba može biti podnesena CAS-u samo nakon što su iscrpljeni svi interni postupci i pravni lijekovi UEFA-e.
Dejstvo odlaganja	5 Žalba ne odlaže izvršenje disciplinske mjere, osim ukoliko CAS, shodno svojoj nadležnosti, ne donese odluku da se odloži sprovođenje disciplinske kazne dok se ne završi arbitraža.
Područje preispitivanja	6 CAS ne uzima u obzir činjenice, odnosno dokaze koje je podnosilac žalbe mogao dostaviti internom UEFA-inom tijelu da je marljivo djelovao u datim okolnostima, ali to nije učinio, ili je odlučio da tako ne postupi.
Odluke vezane za doping	7 Žalbe uložene CAS-u na odluke UEFA-e vezane za doping mogu da podliježu posebnim pravilima koja je donio Izvršni odbor u skladu sa Svjetskim antidoping kodeksom.

Zajedničke odredbe

Član 63

Isključena nadležnost	1 CAS nije nadležan da rješava: <ul style="list-style-type: none"> a) pitanja koja se odnose na primjenu isključivo sportskog pravila, kao što su Pravila igre ili tehnički modaliteti takmičenja; b) odluke kojima se suspenduje fizičko lice na period do dvije utakmice ili do mjesec dana; c) presude nezavisnog i nepristrasnog arbitražnog suda u sporu nacionalnog karaktera koji proistekne iz primjene statuta, odnosno pravilnika saveza.
Postupak	2 Uz gore navedeno, postupci pred CAS-om sprovode se u skladu sa CAS-ovim Kodeksom sportske arbitraže

XIV. ZAVRŠNE ODREDBE

Nadležno pravo i pravni forum

Član 64

Švajcarsko pravo 1 Ovaj Statut je u svakom pogledu uređen švajcarskim pravom.

Pravni forum	2 Pravni forum je sjedište UEFA-e. Lozana (Švajcarska) je pravni forum za sve slučajeve koji, u skladu sa ovim Statutom, spadaju u nadležnost CAS-a.
--------------	--

Pitanja koja nisu obuhvaćena ovim Statutom

Član 65

Izvršni odbor Izvršni odbor odlučuje o svim pitanjima koja nisu obuhvaćena ovim Statutom. Takve odluke donose se u skladu sa relevantnim pravilnicima FIFA-e. Ukoliko takvi pravilnici ne postoje, Izvršni odbor odlučuje prema pravu i pravdi.

Raspuštanje UEFA-e

Član 66

Većina u vidu 4/5 1 Za raspuštanje UEFA-e, potrebna je većina u vidu 4/5 svih saveza članova.

Imovina 2 Većina u vidu od 4/5 svih saveza članova potrebna je za donošenje bilo koje odluke o raspodjeli imovine UEFA-e po raspuštanju. Bez odluke o takvoj raspodjeli, odluka o raspuštanju UEFA-e nema dejstvo.

Raspodjela imovine 3 Imovina UEFA-e ni pod kakvim okolnostima ne može da se dijeli između članova i nikakva odluka u tom smislu nema dejstvo.

Jednak položaj muškaraca i žena

Član 67

Jednak položaj U ovom Statutu, korišćenje muškog roda tumači se tako da se odnosi i na ženski rod.

Mjerodavna verzija

Član 68

Mjerodavna verzija U slučaju bilo kakvih nedosljednosti u tumačenju tekstova ovog Statuta na službenim jezicima UEFA-e, mjerodavna je engleska verzija.

Posebne i prelazne odredbe

Član 69

1 Član 5 ne primjenjuje se na sljedeće saveze članove: Engleska, Škotska, Sjeverna Irska, Vels, Farska ostrva i Gibraltar.

2 Starosna granica utvrđena u članu 22 stavu 2, i članu 36, stavu 2 ovog Statuta ne primjenjuje se na predsjednika UEFA-e, 13 članova Izvršnog odbora i članove Komisije na funkciji od 11. oktobra 2001.

3 Mandat odslužen prije stupanja na snagu sadašnje verzije ovog Statuta ne uzima se u obzir u smislu ograničenja mandata navedenih u čl. 22. st. 1.

4 Izuzetno od čl. 19 st. 3 i čl. 22 st. 1, član Izvršnog odbora kojeg je izabrao EPFL biće po prvi put potvrđen na UEFA-inom Redovnom kongresu u februaru 2018. i njegov mandat trajaće do UEFA-inog izbornog kongresa 2021. godine.

5 Izuzetno od čl. 45 st. 2, imenovanje dva nezavisna člana Komisije za upravljanje i usklađenost koja postavlja Izvršni odbor biće po prvi put obavljeno nakon UEFA-inog Izbornog kongresa 2017. godine I njihov mandat trajaće do 30. juna 2019.

XV. STUPANJE STATUTA NA SNAGU

Stupanje na snagu

Član 70

Stupanje
na snagu

Ovaj Statut prvobitno je usvojen na Kongresu UEFA-e 24. septembra 1997. u Helsinkiju i stupio je na snagu 24. decembra 1997. Naknadno je izmijenjen i dopunjen na Kongresu UEFA-e 30. juna i 1. jula 2000. u Luksemburgu, 11. oktobra 2001. u Pragu, 25. aprila 2002. u Štokholmu, 27. marta 2003. u Rimu, 22/23. aprila 2004. u Limasolu, 21. aprila 2005. u Talinu, 23. marta 2006. u Budimpešti, 25/26. januara 2007. u Dizeldorfu, 28. maja 2007. u Cirihu, 25. marta 2010. u Tel Avivu, 22. marta 2012. u Istanbulu, 27. marta 2014. u Astani, 25. februara 2016. u Cirihu, 3. maja 2016. u Budimpešti, 5. aprila u Helsinkiju, 20. septembra 2017. u Ženevi I 26. februara 2018. u Bratislavi. Sadašnja verzija ovog Statuta stupa na snagu 26. februara 2018.

Bratislava, 26. februara 2018.

Za Kongres UEFA-e:
Predsjednik,
Aleksander Čeferin

Generalni sekretar,
Teodor Teodoridis

Razmotreno i odobreno od strane saveza članova: [potpisi saveza članova]

Albanija, Andora, Jermenija, Austrija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Engleska, Estonija, Farska ostrva, Finska, Francuska, Gruzija, Njemačka, Gibraltar, Grčka, Mađarska, Island, Izrael, Italija, Kazahstan, Kosovo, Letonija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Makedonija, Malta, Moldavija, Crna Gora, Holandija, Sjeverna Irska, Norveška, Poljska, Portugal, Republika Irska, Rumunija, Rusija, San Marino, Škotska, Srbija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Švajcarska, Turska, Ukrajina, Vels.

POSLOVNIK O RADU KONGRESA UEFA-e

Predsjedavajući Kongresa

Član 1

1 Kongresom predsjedava predsjednik ili, u njegovom odsustvu, prvi potpredsjednik. Ukoliko nije prisutan ni prvi potpredsjednik, Kongresom predsjedava potpredsjednik kojeg u tu svrhu odredi Izvršni odbor. Ukoliko nije prisutan nijedan potpredsjednik, Kongres za predsjedavajućeg bira člana Izvršnog odbora.

2 Predsjedavajući obezbjeđuje poštovanje Poslovnika o radu. On otvara, vodi i zaključuje Kongres. Isti daje govornicima pravo na riječ.

3 Predsjedavajući održava red na Kongresu. Isti može da preduzme sljedeće mjere protiv učesnika Kongresa koji ometaju rad:

- a) pozivanje da se poštuje red;
- b) ukor;
- c) isključenje sa Kongresa.

Biro Kongresa

Član 2

Izvjestioci (brojači glasova), zajedno s generalnim sekretarom i zamjenikom generalnog sekretara, čine Biro Kongresa.

Dnevni red

Član 3

1 Dnevni red odobrava Kongres na početku sjednice.

2 Dnevni red može biti izmijenjen u bilo koje vrijeme ukoliko to podrže dvije trećine ili više prisutnih saveza članova.

3 Kongres ne može razmatrati predlog izmjena i dopuna Statuta ukoliko isti nije uključen kao tačka dnevnog reda koji se šalje uz obavještenje o održavanju Kongresa.

Rasprava

Član 4

1 Svaka tačka dnevnog reda ima uvod u obliku kratkog izvještaja:

- a) predsjedavajućeg ili člana Izvršnog odbora;
- b) predstavnika kojeg je u tu svrhu odredila Komisija;
- c) saveza člana koji je predmetnu tačku stavio na dnevni red.

2 Tačka dnevnog reda tada se otvara za opštu raspravu.

Davanje riječi

Član 5

- 1 Delegati dobijaju riječ po redu prijavljivanja. Govornik ne može uzeti riječ ukoliko mu to nije odobreno. Govornik se obraća sa mjesta posebno određenog u tu svrhu.
- 2 Govornik se može obratiti po drugi put na istu temu samo kada su svi drugi učesnici Kongresa, koji su zatražili riječ, dobili priliku da iznesu svoje mišljenje o toj temi.
- 3 Predsjedavajući može govornicima ograničiti vrijeme izlaganja.

Predlog za redoslijed tema

Član 6

- 1 O predlogu za redoslijed tema odlučuje se odmah. Svaka druga rasprava smjesta se prekida.
- 2 Ako je usvojena tema rasprave, riječ će dobiti samo učesnici Kongresa koji su to zatražili prije glasanja.
- 3 Predsjedavajući odlučuje kada će zaključiti raspravu, ukoliko više od polovine prisutnih saveza članova glasanjem ne odluči donijeti drugačiju odluku.

Predlozi, predlozi za izmjenu tačaka dnevnog reda i predlozi za brisanje tačaka dnevnog reda

Član 7

Svi predlozi, predlozi za izmjenu i dopunu, te predlozi za brisanje tačaka dnevnog reda daju se u pisanom obliku.

Glasanje

Član 8

- 1 Glasanje je javno, ukoliko Kongres ne odluči drugačije.
- 2 Glasanje se obavlja dizanjem ruku (glasačkih kartona).
- 3 Glasanje se može obaviti prozivanjem, ukoliko to zatraži 10 ili više prisutnih saveza članova s pravom glasa.
- 4 Niko se ne može prinuditi na glasanje.
- 5 Prije svakog glasanja, predsjedavajući, odnosno lice koje on odredi u tu svrhu, čita predlog i objašnjava postupak glasanja Kongresu.
- 6 O predlozima se obično glasa po redoslijedu po kojem su uvedeni u raspravu.

7 O predlogu za izmjenu i dopunu predložene izmjene i dopune glasa se prije predložene izmjene i dopune. O predloženoj izmjeni i dopuni glasa se prije prvobitnog predloga.

8 Predlozi koji nisu naišli na protivljenje smatraće se usvojenima.

9 Predsjedavajući objavljuje rezultate glasanja.

10 Niko neće dobiti riječ tokom glasanja, odnosno do objave rezultata glasanja.

Izbori

Član 9

1 Izbori se obavljaju pisanim tajnim glasanjem. Ako je broj kandidata jednak broju slobodnih mandata, Kongres može odlučiti drugačije. Biro Kongresa distribuira, broji i verifikuje glasačke listiće.

2 Prije brojanja glasova, predsjedavajući objavljuje broj podijeljenih glasačkih listića.

3 Ako je vraćeno više glasačkih listića nego ih je podijeljeno, izbor se poništava i smjesta ponavlja.

4 U prvom krugu, lice je izabrano ako ga je podržala apsolutna većina (tj. više od polovine) valjanih glasova. Ako izbor nije obavljen, obaviće se drugi krug glasanja u kojem će biti izabrano lice kojeg podrži prosta većina (tj. većina glasova). U slučaju neriješenog ishoda glasanja u drugom krugu, održaće se treći krug glasanja u kojem će biti izabrano lice kojeg podrži prosta većina. U slučaju neriješenog ishoda glasanja u trećem krugu glasanja, izbor se određuje žrijebom.

5 Za izračunavanje apsolutne većine iz stave 4 ovog člana, u obzir se uzimaju samo predati valjani glasački listići.

6 Prazni ili oštećeni glasački listići zanemaruju se prilikom prebrojavanja glasova. Ako se na istom glasačkom listiću nađu dva ili više glasova za jednog kandidata, nijedan neće biti važeći.

7 Predsjedavajući objavljuje rezultat.

8 Biro Kongresa stavlja izbrojene i verifikovane glasačke listiće u kovertu posebno pripremljene u tu svrhu, koje će se odmah zapečatiti. Administracija UEFA-e čuvaće zapečaćene kovertu i uništiće ih 100 dana nakon završetka Kongresa.

Prevodioci

Član 10

Administracija UEFA-e odgovorna je za simultano prevođenje na službene jezike Kongresa. U tu svrhu koristiće se kvalifikovani prevodioci.

Zapisnik

Član 11

Administracija UEFA-e odgovorna je za vođenje zapisnika o radu Kongresa.

Zastupanje

Član 12

1 Svaki savez član ima jedan glas.

2 Savez član može biti predstavljen na Kongresu s najviše tri delegata.

3 Putne troškove delegata podmiruju dati savezi članovi. Međutim, troškove njihovog smještaja podmiruje UEFA.

Stupanje na snagu

Član 13

Ovaj Poslovnik o radu Kongresa UEFA-e prvobitno je usvojio Kongres UEFA-e 24. septembra 1997. u Helsinkiju i stupio je na snagu 24. decembra 1997. Sadrži izmjene i dopune koje je naknadno prihvatio UEFA Kongres 30. juna i 1. jula 2000. u Luksemburgu, 11. oktobra 2001. u Pragu, 28. maja 2007. u Cirihi, 22. marta 2012. u Istanbulu, 27. marta 2014. u Astani i 5. aprila 2017. u Helsinkiju. Važeće izdanje Poslovnika o radu Kongresa UEFA-e stupa na snagu 1. jula 2017.

Helsinki, 5. aprila 2017.

Za Kongres UEFA-e:

Predsjednik:
Aleksander Čeferin

Generalni sekretar
Teodor Teodoridis

PRAVILNIK O PRIMJENI STATUTA UEFA-E

1. Zahtjev za prijem u članstvo UEFA-e

Član 1

Nacionalni fudbalski savez koji želi da postane član UEFA-e podnosi pisani zahtjev Administraciji UEFA-e kako bi isti bio podnesen Kongresu UEFA-e.

Član 2

Izvršni odbor UEFA-e može nacionalni fudbalski savez da primi u privremeno članstvo. Nacionalni fudbalski savez primljen u privremeno članstvo ima jednaka prava i obaveze kao i savez član, shodno odredbama čl. 18 st. 5 Statuta.

Zahtjev za prijem mora da sadrži sljedeće:

- a) statut i pravilnike saveza;
- b) izjavu kojom se savez podnosilac zahtjeva obavezuje da će uvijek poštovati UEFA Statut, pravilnike i odluke;
- c) dokumente koji sadrže informacije o unutrašnjoj organizaciji saveza podnosioca zahtjeva, kao i takmičenjima koja taj savez organizuje;
- d) imena članova svih organa saveza.

Član 3

Privremeno članstvo ostaje na snazi do sljedećeg Kongresa UEFA-e, koji odlučuje da li će primiti u članstvo nacionalni fudbalski savez koji je primljen u članstvo na privremenoj osnovi.

2. Izbori

Izbor predsjednika i članova UEFA Izvršnog odbora i evropskih članova Savjeta FIFA-e

Član 4

1 Kandidati za funkciju predsjednika UEFA-e treba da budu predloženi u pisanom obliku Administraciji UEFA-e najkasnije tri mjeseca prije datuma utvrđenog za otvaranje Kongresa. Izvršni odbor može da skрати ovaj rok ukoliko to okolnosti zahtijevaju.

2 Kandidati za pozicije u UEFA Izvršnom odboru treba da budu predloženi u pisanom obliku Administraciji UEFA-e najkasnije dva mjeseca prije datuma utvrđenog za otvaranje Kongresa. Izvršni odbor može da skрати ovaj rok ukoliko to okolnosti zahtijevaju.

3 Svaki od četiri britanska saveza (tj. Engleska, Škotska, Sjeverna Irska i Vels) može da predloži kandidata iz svog saveza za poziciju jednog od potpredsjednika FIFA-e koja je za njih rezervisana, ali kojeg bira Kongres UEFA-e. Oni ne mogu da predlože nijednog kandidata za preostale dvije pozicije potpredsjednika FIFA-e koje bira Kongres UEFA-e, niti mogu da predlože bilo kojeg drugog kandidata kojeg bira

Kongres UEFA-e za redovnog člana Savjeta FIFA-e. Svi drugi savezi članovi UEFA-e, uključujući četiri britanska saveza, imaju pravo da glasaju na svim prethodno navedenim izborima.

Izbor evropskih potpredsjednika i članova Savjeta FIFA-e

Član 5

Ako potpredsjednik, odnosno lice izabrano u Savjet FIFA-e napusti funkciju tokom svog mandata, Izvršni odbor UEFA-e bira zamjenu za preostali period do sljedećeg Kongresa UEFA-e. Takva zamjena ne može da preuzme funkciju potpredsjednika FIFA-e.

Izbor predsjednika i članova pravosudnih organa, kao i predsjednika i članova komisija

Član 6

Savezi članovi podnose pisane predloge Administraciji UEFA-e za izbor predsjednika i članova pravosudnih organa i komisija. Administracija UEFA-e utvrđuje odgovarajući rok za podnošenje predloga.

3. Stupanje na snagu

Član 7

Ovaj Pravilnik usvojio je Izvršni odbor UEFA-e na svojoj sjednici 5. decembra 1997. u Ženevi i stupio je na snagu 24. decembra 1997. Isti je revidiran 7. jula 2000, 25/26. januara 2007, 12. decembra 2013, 11. decembra 2015. i 2. maja 2016. Budimpešta, 2. maja 2016.

Budimpešta, 2. maja 2016.

Za Izvršni odbor UEFA-e:

Prvi potpredsjednik:
Anhel Marija Viljar Ljona

v.d. Generalnog sekretara:
Teodor Teodoridis